

HEAVY METAL LEVELS IN XOCOLATL CHOCOLATE

Bar <i>(serving size is 9.4 g, or 1 large square)</i>	Arsenic ug/serving	Cadmium ug/serving	Chromium ug/serving	Lead ug/serving
Peru 70%	<i>< 0.01 ug (below detection levels)</i>	1.8 ug	4.7 ug	<i>below detection levels</i>
Nicaragua 72%		1.2 ug	2.6 ug	0.1 ug
Tanzania 73%		0.8 ug	4.3 ug	0.2 ug
Uganda 75%		2.0 ug	2.2 ug	0.2 ug
Peru 85%		2.2 ug	5.0 ug	0.3 ug
Pure 100%		1.5 ug	5.0 ug	0.2 ug
Go Nuts		1.7 ug	4.6 ug	<i>below detection levels</i>
Love & Happiness		1.5 ug	4.1 ug	<i>below detection levels</i>
Ripple Effect		1.5 ug	4.1 ug	<i>below detection levels</i>
Wide-Eyed		1.1 ug	2.4 ug	0.1 ug
Crackle & Crunch		0.7 ug	1.6 ug	<i>below detection levels</i>
Commuter		1.6 ug	1.8 ug	0.1 ug
Kissed Mermaids		1.6 ug	1.8 ug	0.1 ug
Dark & Salty		2.1 ug	2.4 ug	0.2 ug

1 ug = 1 microgram or 0.0000001 g

PROP 65 DAILY LIMITS + MEDICAL TESTING DATA ON DAILY CONSUMPTION

Heavy Metal	Maximum Allowable Daily Limit (MADL) for Prop 65 Disclosure <i>(in ug)</i>	Amount medically tested to produce no observable effect on the body when consumed daily <i>(in ug)</i>
Arsenic	10.0 ug/day	10,000 ug/day
Cadmium	4.1 ug/day	4,100 ug/day
Chromium	8.2 ug/day	8,200 ug/day
Lead	0.5 ug/day	500 ug/day

1 ug = 1 microgram or 0.0000001 g